

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

This semi-annual management report of fund performance contains financial highlights but does not contain the complete semi-annual or annual financial statements of the investment fund. You can get a copy of the semi-annual or annual financial statements at your request, and at no cost, by calling 1-800-792-9355, by writing to us at CI Investments Inc., 15 York Street, Second Floor, Toronto, ON, M5J 0A3 or by visiting our website at www.ci.com or SEDAR at www.sedar.com.

Securityholders may also contact us using one of these methods to request a copy of the investment fund's proxy voting policies and procedures, proxy voting disclosure record, or quarterly portfolio disclosure.

To request an alternate format of this document, please contact us at service@ci.com or 1-800-792-9355.

RESULTS OF OPERATIONS

The Fund's net assets decreased by \$93.2 million to \$484.0 million from March 31, 2022 to September 30, 2022. The Fund had net redemptions of \$24.5 million during the period. The portfolio's performance decreased assets by \$63.9 million. The Fund paid distributions totalling \$4.8 million. Series A shares returned -11.7% after fees and expenses for the six-month period ended September 30, 2022. Over the same time period, the Fund's benchmark returned -11.1%. The benchmark is a combination of the MSCI World Total Return Index - 35%, the S&P/TSX Composite Total Return Index - 35% and the FTSE Canada Universe Bond Total Return Index - 30% (the Benchmark or the Index).

The performance of the Fund's other Series is substantially similar to that of Series A shares, except for differences in the structure of fees and expenses. For the returns of the Fund's other Series, please refer to the "Past Performance" section.

Inflation was a concern during the period. Following a return to greater normalcy as the pandemic began to wane, demand for products and services surged. As prices rose, inflation measures jumped. Initially, central banks expected this rise to be only transitional. The situation became more complicated in the early part of 2022 amid Russia's conflict with Ukraine. Both Russia and Ukraine are major exporters of natural gas, oil, metals and wheat. Prices of commodities rose significantly within a very short time. Central banks began to combat rising inflation with aggressive interest rate increases. As interest rates rose above original expectations, bond and equity prices both declined considerably.

The Fund slightly underperformed its benchmark for the period. Exposure to gold companies and the semiconductor industry detracted from the Fund's performance. The largest individual detractors from performance were holdings in CI Select U.S. Equity Managed Fund and CI Income Fund.

The Fund's overweight allocation to cash contributed to its performance, as did its exposures to Japanese equities and the energy sector. Top individual contributors to the Fund's performance included holdings in CI Select Canadian Equity Managed Fund, CI Select International Equity Managed Fund and CI Munro Global Growth Equity Fund.

We increased the Fund's defensive positioning with an increased cash allocation. We also added to the Fund's Canadian equity exposure. The Fund's exposure to the energy sector was increased. We trimmed the Fund's overall equity exposure and reduced its U.S. and European equity holdings.

RECENT DEVELOPMENTS

We believe that inflation is likely to peak before the end of the year, but expect it to remain stubbornly above central banks' inflation targets in 2023. This suggests that monetary tightening has further to go, which should continue to create volatility in financial markets. The sharp selloff in fixed income markets has pushed real yields into positive territory, resulting in a more-normal economic environment. We believe this should allow bond prices to bottom out ahead of stocks.

While equity valuations have retreated and look better than at any time since the global financial crisis, they are not cheap when viewed against other periods in history when inflation was elevated. Unfortunately, this is part of the process of removing the accommodative monetary policy that has been in place for over a decade. Stocks are likely to see more downward earnings revisions before they find their bottom.

We remain cautiously positioned, currently favouring cash over stocks and bonds. We also favour real assets, such as commodity-related and resource stocks, which tend to perform better in inflationary periods. Canada is preferred in this environment but we also like Latin America. Japan and, eventually, China should benefit from delayed reopening of their economies later this year and next.

Independent Review Committee

Effective October 6, 2022, John Sheedy became a member of the Independent Review Committee (IRC) of CI Funds.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Manager, Portfolio Advisor and Registrar

CI Investments Inc. is the Manager, Portfolio Advisor and Registrar of the Fund. CI Investments Inc. is a subsidiary of CI Financial Corp. The Manager, in consideration for management fees, provides management services required in the day-to-day operations of the Fund. The Manager bears all of the operating expenses of the Fund (other than taxes, borrowing costs and new governmental fees) in return for an administration fee.

Management fee and administration fee rates as at September 30, 2022, for each of the Series are shown below:

	Annual management fee rate (%)	Annual administration fee rate (%)
A Shares	1.950	0.20
AT5 Shares	1.950	0.20
AT8 Shares	1.950	0.20

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

	Annual management fee rate (%)	Annual administration fee rate (%)
E Shares	1.950	0.15
EF Shares	0.950	0.15
EFT5 Shares	0.950	0.15
EFT8 Shares	0.950	0.15
ET5 Shares	1.950	0.15
ET8 Shares	1.950	0.15
F Shares	0.950	0.20
FT8 Shares	0.950	0.20
I Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
IT8 Shares	Paid directly by investor	Paid directly by investor
O Shares	Paid directly by investor	0.15
OT5 Shares	Paid directly by investor	0.15
OT8 Shares	Paid directly by investor	0.15
P Shares	Paid directly by investor	0.20
PT8 Shares	Paid directly by investor	0.20
W Shares	0.950	0.20

exceed the limitations of the applicable legislation. Annually, the IRC reviews reports describing each instance that the Manager acted in reliance on the standing instructions noted above.

Except as otherwise noted above under Related Party Transactions section, the Fund was not a party to any related party transactions during the period ended September 30, 2022. If the Fund invested in related party transactions, it relied on the IRC's standing instructions regarding related party transactions during this reporting period.

The Manager received \$3.1 million in management fees and \$0.4 million in administration fees for the period.

Management Fees

Approximately 27% of total management fees were used to pay for sales and trailing commissions. The remaining 73% of management fees were used to pay for investment management and other general administration.

Related Fund Trading

Related fund trading occurs when a Fund purchases or sells units/shares of another Fund managed by the Manager. During the period ended September 30, 2022, the Fund engaged in related fund trading or held position(s) in related fund(s) at the end of the period.

Independent Review Committee

The Manager, in respect of the Fund, received the following standing instructions from the IRC with respect to related party transactions:

The applicable standing instructions require, amongst others, that related party transactions be conducted in accordance with the Manager's policies and procedures and applicable law and that the Manager advise the IRC of any material breach of such policies. The Manager's policies and procedures require that investment decisions in respect of related party transactions (a) are free from any influence by an entity related to the Manager and without taking into account any consideration relevant to an entity related to the Manager; (b) represent the business judgment of the Manager, uninfluenced by considerations other than the best interests of the Fund; and (c) do not

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following tables show selected key financial information about the Fund and are intended to help you understand the Fund's financial performance for the past six periods.

Net Assets per Share (\$) ^{(1)(2)(4)*}	Increase (decrease) from operations:					Dividends:					Net assets at the end of the period shown ⁽²⁾	
	Net assets at the beginning of period ⁽²⁾	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period	Unrealized gains (losses) for the period	Total increase (decrease) from operations ⁽²⁾	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital		Total dividends ⁽²⁾⁽³⁾
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
A Shares												
Commencement of operations November 22, 2006												
Sept. 30, 2022	12.87	0.07	(0.16)	(0.17)	(1.25)	(1.51)	-	-	(0.10)	-	(0.10)	11.27
Mar. 31, 2022	12.99	0.28	(0.37)	1.37	(0.66)	0.62	-	(0.07)	(0.61)	-	(0.68)	12.87
Mar. 31, 2021	10.51	0.29	(0.35)	0.68	2.28	2.90	-	(0.09)	(0.27)	-	(0.36)	12.99
Mar. 31, 2020	12.35	0.39	(0.34)	0.80	(2.57)	(1.72)	-	(0.05)	(0.46)	-	(0.51)	10.51
Mar. 31, 2019	12.59	0.26	(0.31)	0.31	(0.14)	0.12	-	(0.06)	(0.35)	-	(0.41)	12.35
Mar. 31, 2018	12.81	0.27	(0.35)	0.75	(0.37)	0.30	-	(0.05)	(0.42)	-	(0.47)	12.59
AT5 Shares												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2022	6.12	0.04	(0.08)	(0.08)	(0.59)	(0.71)	-	-	(0.04)	(0.17)	(0.21)	5.20
Mar. 31, 2022	6.50	0.14	(0.18)	0.68	(0.37)	0.27	-	(0.03)	(0.29)	(0.33)	(0.65)	6.12
Mar. 31, 2021	5.55	0.15	(0.18)	0.34	1.17	1.48	-	(0.05)	(0.14)	(0.34)	(0.53)	6.50
Mar. 31, 2020	6.86	0.18	(0.19)	0.38	(1.15)	(0.78)	-	(0.02)	(0.25)	(0.33)	(0.60)	5.55
Mar. 31, 2019	7.37	0.19	(0.18)	0.22	(0.17)	0.06	-	(0.04)	(0.20)	(0.38)	(0.62)	6.86
Mar. 31, 2018	7.90	0.10	(0.21)	0.43	(0.14)	0.18	-	(0.03)	(0.24)	(0.40)	(0.67)	7.37
AT8 Shares												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2022	4.16	0.02	(0.05)	(0.05)	(0.53)	(0.61)	-	-	(0.03)	(0.19)	(0.22)	3.47
Mar. 31, 2022	4.55	0.09	(0.12)	0.45	(0.19)	0.23	-	(0.02)	(0.19)	(0.37)	(0.58)	4.16
Mar. 31, 2021	4.02	0.10	(0.13)	0.24	0.84	1.05	-	(0.03)	(0.10)	(0.39)	(0.52)	4.55
Mar. 31, 2020	5.11	0.14	(0.13)	0.29	(0.66)	(0.36)	-	(0.02)	(0.18)	(0.40)	(0.60)	4.02
Mar. 31, 2019	5.68	0.14	(0.13)	0.16	(0.11)	0.06	-	(0.03)	(0.15)	(0.47)	(0.65)	5.11
Mar. 31, 2018	6.29	0.12	(0.16)	0.34	(0.17)	0.13	-	(0.02)	(0.19)	(0.51)	(0.72)	5.68
E Shares												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2022	14.48	0.08	(0.17)	(0.19)	(1.43)	(1.71)	-	-	(0.11)	-	(0.11)	12.69
Mar. 31, 2022	14.60	0.31	(0.40)	1.51	(0.68)	0.74	-	(0.08)	(0.68)	-	(0.76)	14.48
Mar. 31, 2021	11.80	0.30	(0.38)	0.68	2.77	3.37	-	(0.10)	(0.30)	-	(0.40)	14.60
Mar. 31, 2020	13.85	0.34	(0.37)	0.71	(1.80)	(1.12)	-	(0.05)	(0.52)	-	(0.57)	11.80
Mar. 31, 2019	14.10	0.36	(0.33)	0.42	(0.25)	0.20	-	(0.07)	(0.40)	-	(0.47)	13.85
Mar. 31, 2018	14.34	0.33	(0.38)	0.97	(0.63)	0.29	-	(0.06)	(0.47)	-	(0.53)	14.10
EF Shares												
Commencement of operations November 27, 2014												
Sept. 30, 2022	10.69	0.06	(0.07)	(0.14)	(1.04)	(1.19)	-	-	(0.08)	-	(0.08)	9.42
Mar. 31, 2022	10.66	0.22	(0.17)	1.11	(0.49)	0.67	-	(0.06)	(0.50)	-	(0.56)	10.69
Mar. 31, 2021	8.52	0.24	(0.16)	0.55	1.89	2.52	-	(0.08)	(0.22)	-	(0.30)	10.66
Mar. 31, 2020	9.90	0.26	(0.15)	0.55	(1.65)	(0.99)	-	(0.04)	(0.37)	-	(0.41)	8.52
Mar. 31, 2019	9.96	0.25	(0.13)	0.29	(0.17)	0.24	-	(0.05)	(0.28)	-	(0.33)	9.90
Mar. 31, 2018	10.02	0.22	(0.15)	0.64	(0.38)	0.33	-	(0.04)	(0.33)	-	(0.37)	9.96
EFT5 Shares												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2022	7.24	0.04	(0.05)	(0.09)	(0.69)	(0.79)	-	-	(0.05)	(0.20)	(0.25)	6.19
Mar. 31, 2022	7.59	0.16	(0.12)	0.80	(0.43)	0.41	-	(0.04)	(0.35)	(0.38)	(0.77)	7.24
Mar. 31, 2021	6.40	0.09	(0.11)	0.11	2.23	2.32	-	(0.05)	(0.08)	(0.47)	(0.60)	7.59
Mar. 31, 2020	7.81	0.20	(0.12)	0.41	(1.26)	(0.77)	-	(0.03)	(0.29)	(0.38)	(0.70)	6.40
Mar. 31, 2019	8.30	0.03	(0.10)	0.05	0.84	0.82	-	(0.04)	(0.23)	(0.43)	(0.70)	7.81
Mar. 31, 2018	8.80	0.18	(0.14)	0.52	(0.56)	-	-	(0.03)	(0.27)	(0.45)	(0.75)	8.30

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) ^{(1)(2)(3)(4)*}

Net assets at the beginning of period ⁽²⁾	Increase (decrease) from operations:						Dividends:				Total dividends ^{(2),(3)}	Net assets at the end of the period shown ⁽²⁾
	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period	Unrealized gains (losses) for the period	Total increase (decrease) from operations ⁽²⁾	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital			
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		
EFT8 Shares												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2022	5.97	0.03	(0.04)	(0.08)	(0.57)	(0.66)	-	-	(0.04)	(0.27)	(0.31)	5.00
Mar. 31, 2022	6.45	0.13	(0.10)	0.64	(0.18)	0.49	-	(0.03)	(0.28)	(0.53)	(0.84)	5.97
Mar. 31, 2021	5.63	0.15	(0.11)	0.36	1.16	1.56	-	(0.05)	(0.07)	(0.61)	(0.73)	6.45
Mar. 31, 2020	7.08	0.17	(0.11)	0.36	(1.06)	(0.64)	-	(0.02)	(0.26)	(0.55)	(0.83)	5.63
Mar. 31, 2019	7.78	0.21	(0.10)	0.24	(0.19)	0.16	-	(0.04)	(0.21)	(0.64)	(0.89)	7.08
Mar. 31, 2018	8.33	0.18	(0.12)	0.51	(0.19)	0.38	-	(0.03)	(0.26)	(0.63)	(0.92)	7.78
ET5 Shares												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2022	6.76	0.04	(0.08)	(0.09)	(0.65)	(0.78)	-	-	(0.05)	(0.19)	(0.24)	5.74
Mar. 31, 2022	7.15	0.15	(0.19)	0.74	(0.38)	0.32	-	(0.04)	(0.32)	(0.36)	(0.72)	6.76
Mar. 31, 2021	6.10	0.16	(0.19)	0.37	1.36	1.70	-	(0.05)	(0.08)	(0.44)	(0.57)	7.15
Mar. 31, 2020	7.52	0.06	(0.19)	0.14	0.29	0.30	-	(0.03)	(0.27)	(0.37)	(0.67)	6.10
Mar. 31, 2019	8.07	0.20	(0.18)	0.24	(0.14)	0.12	-	(0.04)	(0.22)	(0.41)	(0.67)	7.52
Mar. 31, 2018	8.63	0.29	(0.22)	0.92	(0.73)	0.26	-	(0.03)	(0.27)	(0.44)	(0.74)	8.07
ET8 Shares												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2022	6.12	0.03	(0.07)	(0.08)	(0.60)	(0.72)	-	-	(0.04)	(0.28)	(0.32)	5.10
Mar. 31, 2022	6.68	0.14	(0.18)	0.68	(0.33)	0.31	-	(0.03)	(0.29)	(0.54)	(0.86)	6.12
Mar. 31, 2021	5.89	0.14	(0.18)	0.31	1.40	1.67	-	(0.05)	(0.07)	(0.64)	(0.76)	6.68
Mar. 31, 2020	7.50	0.18	(0.19)	0.38	(1.02)	(0.65)	-	(0.03)	(0.27)	(0.58)	(0.88)	5.89
Mar. 31, 2019	8.33	0.18	(0.19)	0.22	(0.13)	0.08	-	(0.04)	(0.22)	(0.68)	(0.94)	7.50
Mar. 31, 2018	9.20	0.22	(0.23)	0.61	(0.42)	0.18	-	(0.03)	(0.28)	(0.75)	(1.06)	8.33
F Shares												
Commencement of operations November 27, 2006												
Sept. 30, 2022	14.36	0.08	(0.11)	(0.19)	(1.41)	(1.63)	-	-	(0.11)	-	(0.11)	12.65
Mar. 31, 2022	14.34	0.32	(0.24)	1.56	(0.91)	0.73	-	(0.08)	(0.68)	-	(0.76)	14.36
Mar. 31, 2021	11.48	0.32	(0.23)	0.74	2.43	3.26	-	(0.10)	(0.29)	-	(0.39)	14.34
Mar. 31, 2020	13.34	0.45	(0.22)	0.93	(3.20)	(2.04)	-	(0.05)	(0.50)	-	(0.55)	11.48
Mar. 31, 2019	13.45	0.30	(0.19)	0.36	(0.12)	0.35	-	(0.07)	(0.38)	-	(0.45)	13.34
Mar. 31, 2018	13.54	0.26	(0.22)	0.78	(0.32)	0.50	-	(0.05)	(0.44)	-	(0.49)	13.45
FT8 Shares												
Commencement of operations September 28, 2007												
Sept. 30, 2022	6.65	0.04	(0.05)	(0.09)	(0.64)	(0.74)	-	-	(0.05)	(0.30)	(0.35)	5.57
Mar. 31, 2022	7.19	0.15	(0.12)	0.75	(0.40)	0.38	-	(0.04)	(0.31)	(0.59)	(0.94)	6.65
Mar. 31, 2021	6.28	0.16	(0.12)	0.38	1.30	1.72	-	(0.05)	(0.15)	(0.61)	(0.81)	7.19
Mar. 31, 2020	7.91	0.25	(0.13)	0.52	(2.06)	(1.42)	-	(0.03)	(0.28)	(0.62)	(0.93)	6.28
Mar. 31, 2019	8.70	0.14	(0.12)	0.18	0.13	0.33	-	(0.04)	(0.23)	(0.71)	(0.98)	7.91
Mar. 31, 2018	9.52	0.14	(0.15)	0.43	0.38	0.80	-	(0.04)	(0.29)	(0.78)	(1.11)	8.70
I Shares												
Commencement of operations November 27, 2006												
Sept. 30, 2022	17.50	0.10	(0.02)	(0.23)	(1.71)	(1.86)	-	-	(0.13)	-	(0.13)	15.51
Mar. 31, 2022	17.24	0.37	(0.06)	1.84	(0.90)	1.25	-	(0.10)	(0.82)	-	(0.92)	17.50
Mar. 31, 2021	13.62	0.35	(0.08)	0.82	3.05	4.14	-	(0.12)	(0.35)	-	(0.47)	17.24
Mar. 31, 2020	15.63	0.41	(0.05)	0.84	(2.44)	(1.24)	-	(0.06)	(0.59)	-	(0.65)	13.62
Mar. 31, 2019	15.56	0.41	(0.02)	0.47	(0.27)	0.59	-	(0.08)	(0.45)	-	(0.53)	15.63
Mar. 31, 2018	15.46	0.33	(0.05)	1.02	(0.62)	0.68	-	(0.06)	(0.51)	-	(0.57)	15.56

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) ^{(1)(2)(3)(4)*}

Net assets at the beginning of period ⁽²⁾	Increase (decrease) from operations:					Dividends:					Net assets at the end of the period ⁽²⁾	
	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period	Unrealized gains (losses) for the period	Total increase (decrease) from operations ⁽²⁾	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital	Total dividends ^{(2),(3)}		
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$		\$
IT8 Shares												
Commencement of operations June 02, 2011												
Sept. 30, 2022	7.58	0.04	(0.01)	(0.10)	(0.73)	(0.80)	-	-	(0.05)	(0.34)	(0.39)	6.39
Mar. 31, 2022	8.08	0.21	(0.03)	1.02	(0.94)	0.26	-	(0.04)	(0.42)	(0.59)	(1.05)	7.58
Mar. 31, 2021	6.96	0.09	(0.02)	0.09	0.26	0.42	-	(0.06)	(0.17)	(0.68)	(0.91)	8.08
Mar. 31, 2020	8.65	0.22	(0.03)	0.45	(1.39)	(0.75)	-	(0.03)	(0.31)	(0.67)	(1.01)	6.96
Mar. 31, 2019	9.38	0.24	(0.01)	0.28	(0.16)	0.35	-	(0.04)	(0.25)	(0.77)	(1.06)	8.65
Mar. 31, 2018	10.13	0.22	(0.03)	0.66	(0.43)	0.42	-	(0.04)	(0.31)	(0.83)	(1.18)	9.38
O Shares												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2022	18.10	0.11	(0.04)	(0.24)	(1.77)	(1.94)	-	-	(0.14)	-	(0.14)	16.03
Mar. 31, 2022	17.87	0.39	(0.09)	1.90	(0.93)	1.27	-	(0.10)	(0.85)	-	(0.95)	18.10
Mar. 31, 2021	14.14	0.37	(0.11)	0.86	3.33	4.45	-	(0.13)	(0.36)	-	(0.49)	17.87
Mar. 31, 2020	16.26	0.40	(0.08)	0.82	(2.28)	(1.14)	-	(0.06)	(0.61)	-	(0.67)	14.14
Mar. 31, 2019	16.21	0.41	(0.04)	0.47	(0.29)	0.55	-	(0.08)	(0.46)	-	(0.54)	16.26
Mar. 31, 2018	16.14	0.37	(0.08)	1.08	(0.68)	0.69	-	(0.07)	(0.54)	-	(0.61)	16.21
OT5 Shares												
Commencement of operations August 04, 2015												
Sept. 30, 2022	7.79	0.04	(0.02)	(0.10)	(0.75)	(0.83)	-	-	(0.06)	(0.22)	(0.28)	6.69
Mar. 31, 2022	8.07	0.16	(0.04)	0.80	(0.22)	0.70	-	(0.04)	(0.32)	(0.46)	(0.82)	7.79
Mar. 31, 2021	6.73	0.21	(0.05)	0.50	1.27	1.93	-	(0.06)	(0.09)	(0.49)	(0.64)	8.07
Mar. 31, 2020	8.13	0.13	(0.04)	0.30	(0.30)	0.09	-	(0.03)	(0.30)	(0.40)	(0.73)	6.73
Mar. 31, 2019	8.54	0.24	(0.02)	0.27	(0.20)	0.29	-	(0.04)	(0.24)	(0.44)	(0.72)	8.13
Mar. 31, 2018	8.95	0.28	(0.05)	0.81	(0.64)	0.40	-	(0.03)	(0.28)	(0.46)	(0.77)	8.54
OT8 Shares												
Commencement of operations October 04, 2011												
Sept. 30, 2022	7.75	0.04	(0.02)	(0.10)	(0.74)	(0.82)	-	-	(0.06)	(0.35)	(0.41)	6.53
Mar. 31, 2022	8.28	0.18	(0.04)	0.88	(0.55)	0.47	-	(0.04)	(0.38)	(0.66)	(1.08)	7.75
Mar. 31, 2021	7.15	0.18	(0.05)	0.42	1.56	2.11	-	(0.06)	(0.09)	(0.78)	(0.93)	8.28
Mar. 31, 2020	8.90	0.24	(0.04)	0.50	(1.62)	(0.92)	-	(0.03)	(0.32)	(0.69)	(1.04)	7.15
Mar. 31, 2019	9.66	0.22	(0.02)	0.25	(0.09)	0.36	-	(0.05)	(0.26)	(0.79)	(1.10)	8.90
Mar. 31, 2018	10.45	0.23	(0.05)	0.64	(0.40)	0.42	-	(0.04)	(0.32)	(0.86)	(1.22)	9.66
P Shares												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2022	10.97	0.06	(0.03)	(0.16)	(1.02)	(1.15)	-	-	(0.08)	-	(0.08)	9.72
Mar. 31, 2022	10.84	0.24	(0.06)	1.19	(0.58)	0.79	-	(0.06)	(0.52)	-	(0.58)	10.97
Mar. 31, 2021	8.58	0.25	(0.07)	0.59	1.84	2.61	-	(0.08)	(0.22)	-	(0.30)	10.84
Mar. 31, 2020	9.87	0.27	(0.05)	0.56	(1.83)	(1.05)	-	(0.04)	(0.37)	-	(0.41)	8.58
Mar. 31, 2019	9.84	0.29	(0.03)	0.32	(0.14)	0.44	-	(0.05)	(0.28)	-	(0.33)	9.87
Mar. 31, 2018	10.00	0.22	(0.05)	0.97	(0.91)	0.23	-	(0.04)	(0.33)	-	(0.37)	9.84
PT8 Shares												
Commencement of operations May 01, 2017												
Sept. 30, 2022	7.30	0.04	(0.02)	(0.10)	(0.71)	(0.79)	-	-	(0.05)	(0.33)	(0.38)	6.15
Mar. 31, 2022	7.81	0.16	(0.04)	0.78	(0.42)	0.48	-	(0.04)	(0.37)	(0.61)	(1.02)	7.30
Mar. 31, 2021	6.74	0.41	(0.05)	1.00	0.03	1.39	-	(0.06)	(0.09)	(0.74)	(0.89)	7.81
Mar. 31, 2020	8.40	0.21	(0.05)	0.44	(1.35)	(0.75)	-	(0.03)	(0.30)	(0.65)	(0.98)	6.74
Mar. 31, 2019	9.13	0.23	(0.03)	0.27	(0.15)	0.32	-	(0.04)	(0.25)	(0.75)	(1.04)	8.40
Mar. 31, 2018	10.00	0.21	(0.05)	0.64	(0.60)	0.20	-	(0.04)	(0.30)	(0.73)	(1.07)	9.13

*Footnotes for the tables are found at the end of the Net Assets per Share section of the Financial Highlights.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Net Assets per Share (\$) ^{(1) (2) (4)}	Increase (decrease) from operations:					Dividends:					Net assets at the end of the period shown ⁽²⁾	
	Net assets at the beginning of period ⁽²⁾	Total revenue	Total expenses (excluding distributions)	Realized gains (losses) for the period	Unrealized gains (losses) for the period	Total increase (decrease) from operations ⁽²⁾	From net investment income (excluding dividends)	From dividends	From capital gains	Return of capital		Total dividends ^(2,3)
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

W Shares

Commencement of operations November 27, 2006

Sept. 30, 2022	14.83	0.09	(0.11)	(0.20)	(1.45)	(1.67)	-	-	(0.11)	-	(0.11)	13.06
Mar. 31, 2022	14.80	0.28	(0.25)	1.38	(0.21)	1.20	-	(0.08)	(0.70)	-	(0.78)	14.83
Mar. 31, 2021	11.85	0.30	(0.24)	0.68	2.94	3.68	-	(0.11)	(0.30)	-	(0.41)	14.80
Mar. 31, 2020	13.77	0.33	(0.23)	0.70	(1.97)	(1.17)	-	(0.05)	(0.52)	-	(0.57)	11.85
Mar. 31, 2019	13.88	0.34	(0.19)	0.39	(0.19)	0.35	-	(0.07)	(0.39)	-	(0.46)	13.77
Mar. 31, 2018	13.98	0.28	(0.23)	0.75	(0.33)	0.47	-	(0.06)	(0.46)	-	(0.52)	13.88

(1) This information is derived from the Fund's semi-annual and annual financial statements.

(2) Net assets per share and dividends per share are based on the actual number of shares outstanding for the relevant Series at the relevant time. The increase (decrease) in net assets from operations per share is based on the weighted average number of shares outstanding for the relevant Series over the fiscal period.

(3) Dividends are automatically reinvested in additional shares of the Fund.

(4) This information is provided for the period ended September 30, 2022 and the years ended March 31.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data ^{(1)(5)*}

	Total net assets ⁽¹⁾ \$000's	Number of shares outstanding ⁽⁵⁾ 000's	Management expense ratio before taxes ⁽²⁾ %	Harmonized sales tax ⁽³⁾ %	Management expense ratio after taxes ⁽²⁾ %	Effective HST rate for the period ⁽²⁾ %	Trading expense ratio ⁽⁴⁾ %	Portfolio turnover rate ⁽⁴⁾ %
A Shares								
Commencement of operations November 22, 2006								
Sept. 30, 2022	227,105	20,147	2.15	0.22	2.37	10.34	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	275,540	21,409	2.15	0.22	2.37	10.18	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	297,351	22,893	2.15	0.22	2.37	10.11	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	278,124	26,467	2.15	0.22	2.37	10.09	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	142,027	11,503	2.15	0.22	2.37	10.20	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	240,482	19,108	2.15	0.23	2.38	10.48	0.12	4.19
AT5 Shares								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2022	1,614	310	2.15	0.28	2.43	13.09	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	2,004	327	2.15	0.28	2.43	12.80	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	1,953	301	2.15	0.27	2.42	12.42	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	1,757	317	2.15	0.26	2.41	12.04	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	1,612	235	2.15	0.26	2.41	12.20	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	1,696	230	2.15	0.25	2.40	11.57	0.12	4.19
AT8 Shares								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2022	745	215	2.15	0.21	2.36	9.84	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	858	206	2.15	0.21	2.36	9.65	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	1,067	235	2.15	0.20	2.35	9.24	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	1,106	275	2.15	0.17	2.32	8.03	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	1,323	259	2.15	0.17	2.32	7.87	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	1,860	327	2.15	0.18	2.33	8.53	0.12	4.19
E Shares								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2022	37,572	2,962	2.10	0.20	2.30	9.57	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	47,025	3,248	2.10	0.19	2.29	9.23	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	54,985	3,766	2.10	0.18	2.28	8.79	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	68,871	5,838	2.10	0.18	2.28	8.57	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	99,961	7,217	2.10	0.18	2.28	8.46	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	113,134	8,023	2.10	0.18	2.28	8.44	0.12	4.19
EF Shares								
Commencement of operations November 27, 2014								
Sept. 30, 2022	9,135	970	1.10	0.09	1.19	7.91	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	10,214	956	1.10	0.08	1.18	7.59	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	12,300	1,154	1.10	0.08	1.18	7.33	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	12,589	1,477	1.10	0.08	1.18	7.73	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	14,067	1,421	1.10	0.09	1.19	8.41	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	17,579	1,764	1.10	0.10	1.20	9.31	0.12	4.19
EFT5 Shares								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2022	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	1	-	1.10	0.14	1.24	13.00	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	10	2	1.10	0.15	1.25	13.00	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	11	1	1.09	0.14	1.23	13.00	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	548	66	1.10	0.14	1.24	13.00	0.12	4.19

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

	Total net assets ⁽¹⁾ \$000's	Number of shares outstanding ⁽²⁾ 000's	Management expense ratio before taxes ⁽²⁾ %	Harmonized sales tax ⁽²⁾ %	Management expense ratio after taxes ⁽²⁾ %	Effective HST rate for the period ⁽²⁾ %	Trading expense ratio ⁽³⁾ %	Portfolio turnover rate ⁽⁴⁾ %
EFT8 Shares								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2022	391	78	1.10	0.14	1.24	12.90	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	465	78	1.10	0.12	1.22	10.90	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	774	120	1.10	0.11	1.21	10.26	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	695	124	1.10	0.11	1.21	10.29	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	848	120	1.10	0.14	1.24	12.33	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	602	77	1.10	0.14	1.24	13.00	0.12	4.19
ET5 Shares								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2022	26	5	2.10	0.11	2.21	5.31	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	31	5	2.10	0.11	2.21	5.30	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	32	5	2.10	0.14	2.24	6.63	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	36	6	2.08	0.11	2.19	5.63	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	546	73	2.10	0.11	2.21	5.18	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	554	69	2.10	0.13	2.23	6.28	0.12	4.19
ET8 Shares								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2022	591	116	2.10	0.17	2.27	8.16	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	862	141	2.10	0.18	2.28	8.63	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	917	137	2.10	0.17	2.27	8.09	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	1,139	193	2.10	0.16	2.26	7.43	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	1,570	209	2.10	0.17	2.27	7.98	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	2,643	317	2.10	0.15	2.25	7.16	0.12	4.19
F Shares								
Commencement of operations November 27, 2006								
Sept. 30, 2022	46,163	3,650	1.15	0.13	1.28	11.68	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	52,363	3,646	1.15	0.13	1.28	11.53	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	43,258	3,017	1.15	0.13	1.28	11.46	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	37,590	3,276	1.15	0.13	1.28	11.58	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	10,942	820	1.15	0.13	1.28	11.70	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	15,968	1,187	1.15	0.13	1.28	11.38	0.12	4.19
FT8 Shares								
Commencement of operations September 28, 2007								
Sept. 30, 2022	547	98	1.15	0.12	1.27	10.14	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	610	92	1.15	0.12	1.27	10.08	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	556	77	1.15	0.13	1.28	11.09	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	502	80	1.15	0.16	1.31	13.94	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	78	10	1.15	0.17	1.32	14.93	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	186	21	1.15	0.17	1.32	14.87	0.12	4.19
I Shares								
Commencement of operations November 27, 2006								
Sept. 30, 2022	60,451	3,898	-	-	-	-	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	70,764	4,045	-	-	-	-	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	72,893	4,227	-	-	-	-	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	67,973	4,990	-	-	-	-	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	85,558	5,474	-	-	-	-	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	88,919	5,716	-	-	-	-	0.12	4.19

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

	Total net assets ⁽¹⁾ \$000's	Number of shares outstanding ⁽¹⁾ 000's	Management expense ratio before taxes ⁽²⁾ %	Harmonized sales tax ⁽²⁾ %	Management expense ratio after taxes ⁽²⁾ %	Effective HST rate for the period ⁽²⁾ %	Trading expense ratio ⁽³⁾ %	Portfolio turnover rate ⁽⁴⁾ %
IT8 Shares								
Commencement of operations June 02, 2011								
Sept. 30, 2022	235	37	-	-	-	-	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	278	37	-	-	-	-	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	142	18	-	-	-	-	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	17	2	-	-	-	-	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	19	2	-	-	-	-	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	18	2	-	-	-	-	0.12	4.19
O Shares								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2022	81,399	5,077	0.15	0.01	0.16	9.36	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	93,711	5,177	0.15	0.01	0.16	9.25	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	100,689	5,634	0.15	0.01	0.16	9.74	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	120,638	8,529	0.15	0.01	0.16	9.90	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	169,460	10,424	0.15	0.01	0.16	9.90	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	193,923	11,966	0.15	0.02	0.17	10.16	0.12	4.19
OT5 Shares								
Commencement of operations August 04, 2015								
Sept. 30, 2022	589	88	0.15	0.01	0.16	6.38	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	687	88	0.15	0.01	0.16	9.29	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	1,075	133	0.15	0.02	0.17	11.78	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	699	104	0.15	0.01	0.16	10.22	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	1,461	180	0.15	0.01	0.16	7.67	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	1,240	145	0.15	0.01	0.16	9.77	0.12	4.19
OT8 Shares								
Commencement of operations October 04, 2011								
Sept. 30, 2022	2,953	452	0.15	0.02	0.17	11.45	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	3,378	436	0.15	0.02	0.17	11.55	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	2,947	356	0.15	0.01	0.16	9.96	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	3,124	437	0.15	0.02	0.17	10.32	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	3,660	411	0.15	0.02	0.17	11.09	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	5,058	523	0.15	0.02	0.17	11.54	0.12	4.19
P Shares								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2022	7,364	758	0.20	0.02	0.22	8.92	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	9,236	842	0.20	0.02	0.22	8.36	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	9,683	893	0.20	0.02	0.22	7.99	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	6,735	785	0.20	0.01	0.21	7.37	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	6,308	639	0.20	0.01	0.21	6.98	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	3,872	393	0.20	0.01	0.21	6.88	0.12	4.19
PT8 Shares								
Commencement of operations May 01, 2017								
Sept. 30, 2022	5,487	892	0.20	0.03	0.23	12.90	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	7,116	974	0.20	0.03	0.23	12.97	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	6,576	842	0.20	0.03	0.23	13.00	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	10	1	0.20	0.03	0.23	13.00	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	11	1	0.20	0.03	0.23	13.00	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	10	1	0.20	0.03	0.23	13.00	0.12	4.19

*Footnotes for the tables are found at the end of the Financial Highlights section.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

FINANCIAL HIGHLIGHTS (cont'd)

Ratios and Supplemental Data ⁽¹⁾⁽⁵⁾

	Total net assets ⁽¹⁾	Number of shares outstanding ⁽¹⁾	Management expense ratio before taxes ⁽²⁾	Harmonized sales tax ⁽²⁾	Management expense ratio after taxes ⁽²⁾	Effective HST rate for the period ⁽²⁾	Trading expense ratio ⁽³⁾	Portfolio turnover rate ⁽⁴⁾
	\$000's	000's	%	%	%	%	%	%
W Shares								
Commencement of operations November 27, 2006								
Sept. 30, 2022	1,617	124	1.15	0.13	1.28	11.55	0.08	36.60
Mar. 31, 2022	2,080	140	1.15	0.14	1.29	11.75	0.08	20.96
Mar. 31, 2021	3,185	215	1.15	0.13	1.28	11.76	0.16	30.59
Mar. 31, 2020	4,206	355	1.15	0.14	1.29	12.07	0.10	20.53
Mar. 31, 2019	6,579	478	1.15	0.14	1.29	12.19	0.08	10.52
Mar. 31, 2018	7,543	543	1.15	0.14	1.29	12.39	0.12	4.19

(1) This information is derived from the Fund's semi-annual and annual financial statements.

(2) Management expense ratio is calculated based on expenses charged to the Fund (excluding commissions and other portfolio transaction costs) and is expressed as an annualized percentage of daily average net assets for the period, including the Fund's proportionate share of any underlying fund(s) expenses, if applicable. The Effective HST tax rate is calculated using the attribution percentage for each province based on shareholder residency and can be different from 13%.

(3) The trading expense ratio represents total commissions and other portfolio transaction costs expressed as an annualized percentage of daily average net assets during the period, including the Fund's proportionate share of such expenses of any underlying fund(s), if applicable.

(4) The Fund's portfolio turnover rate indicates how actively the Fund's portfolio advisor manages its portfolio investments. A portfolio turnover rate of 100% is equivalent to the Fund buying and selling all of the securities in its portfolio once in the course of the fiscal period. The higher a Fund's portfolio turnover rate in a period, the greater the trading costs payable by the Fund in the period, and the greater the chance of an investor receiving taxable capital gains in the period. There is not necessarily a relationship between a higher turnover rate and the performance of a Fund. Portfolio turnover rate is calculated by dividing the lesser of the cost of purchases and the proceeds of sales of portfolio securities for the period, and excluding cash and short-term investments maturing in less than one year, and before assets acquired from a merger, if applicable, by the average of the monthly fair value of investments during the period.

(5) This information is provided for the period ended September 30, 2022 and the years ended March 31.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class


Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

PAST PERFORMANCE

This section describes how the Fund has performed in the past. Remember, past returns do not indicate how the Fund will perform in the future. The information shown assumes that dividends made by the Fund in the periods shown were reinvested in additional shares of the relevant Series of the Fund. In addition, the information does not take into account sales, redemption, distribution or other optional charges that would have reduced returns or performance.


Year-by-Year Returns

The following charts show the Fund's semi-annual and annual performance for each of the periods shown and illustrate how the Fund's performance has changed from period to period. In percentage terms, the charts show how much an investment made on the first day of each financial period would have grown or decreased by the last day of each financial period, except where noted.



CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022



1 2015 return is for the period from November 27, 2014 to March 31, 2015.

2 2016 return is for the period from August 4, 2015 to March 31, 2016.

3 2018 return is for the period from May 1, 2017 to March 31, 2018.

CI Select 30i70e Managed Portfolio Corporate Class

Management Report of Fund Performance for the period ended September 30, 2022

SUMMARY OF INVESTMENT PORTFOLIO as at September 30, 2022

Category	% of Net Assets	Category	% of Net Assets	Top Holdings	% of Net Assets
Country allocation		Sector allocation			
Fund(s)	88.0	Fund(s)	88.0	CI Select Canadian Equity Managed Fund (Series I)	21.2
Exchange-Traded Fund(s)	7.5	Exchange-Traded Fund(s)	7.5	CI Select International Equity Managed Fund (Series I)	16.9
Cash & Cash Equivalents	4.2	Cash & Cash Equivalents	4.2	CI Canadian Bond Fund (Series I)	15.4
Other Net Assets (Liabilities)	0.3	Other Net Assets (Liabilities)	0.3	CI Income Fund (Series I)	15.3
				CI Select U.S. Equity Managed Fund (Series I)	10.1
				Cash & Cash Equivalents	4.2
				CI Munro Global Growth Equity Fund (Series I)	4.0
				CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (Non-Hedged Units)	2.7
				CI Energy Giants Covered Call ETF (Unhedged Common Units)	2.3
				CI Precious Metals Fund (Series I)	2.0
				CI Adams Street Global Private Markets Fund (Series I)	1.8
				VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.5
				CI DoubleLine Total Return Bond USS Fund (Series I)	1.2
				CI Global Financial Sector ETF (Common Units)	0.9
				CI Auspice Broad Commodity ETF (CAD Hedged) (Common Units)	0.2
				Total Net Assets (in \$000's)	\$483,985

The summary of investment portfolio may change due to ongoing portfolio transactions of the Fund and updates will be available on a quarterly basis.

A NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS

This report may contain forward-looking statements about the Fund, its future performance, strategies or prospects, and possible future Fund action. The words "may," "could," "should," "would," "suspect," "outlook," "believe," "plan," "anticipate," "estimate," "expect," "intend," "forecast," "objective," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements.

Forward-looking statements are not guarantees of future performance. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both about the Fund and general economic factors, so it is possible that predictions, forecasts, projections and other forward-looking statements will not be achieved. We caution you not to place undue reliance on these statements as a number of important factors could cause actual events or results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking statement made by the Fund. These factors include, but are not limited to, general

economic, political and market factors in Canada, the United States and internationally, interest and foreign exchanges rates, global equity and capital markets, business competition, technological changes, changes in laws and regulations, judicial or regulatory judgments, legal proceedings and catastrophic events.

The above list of important factors that may affect future results is not exhaustive. Before making any investment decisions, we encourage you to consider these and other factors carefully. All opinions contained in forward-looking statements are subject to change without notice and are provided in good faith but without legal responsibility.